

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУГАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1931 оыл алтынны
мйтав тахсар

№ 37 (5237)

1978 оыл. Кулун тутар 27 күнэ
ОПТУОРУНЬУК

Сынаата
2 харчы.

СҮӨҮ ИИТИТИН БИРИГЭДЬИИРЭ

Сүөһү иититин биригэдьиридэрэ
производствонь төһө салайылаах-
тык салайалларыттан, үлэбэ дьону
кайдак түмэллэриттэн, инциденти-
валарыттан кайдактыыта бу сүрүн
салаатын инники кэскилэ, кинит-
төн инцидент бөрдүүсүбаны эл-
бөтөннөрүн улахан туулукутаахтар.
Ол иһин ССКП Кини Комитетин ст-
йынаады уонна сөтиннэктээри
(1978 с.) Пленумнарыгар тыа ха-
йаастыбатын сайыннарыыга бы-
һарар оруоллаах салайар кадр-
дары, ордук орто эвено кадрдары,
бөлөмнөһүн уонна иитин тыа
суохтаах боһуруостартан бири-
дестэрин быһымынан чорботулаан
бөлөтөммүтэ.

Оройуон совхозтарын 44 биригэ-
дьиридэриттэн 30-чата сүөһү ии-
титигэр үлэлир. Кинилэртэн үс-
тэрэ үрдүк, сүүрбөччөтө аналлаах
орто үөрэхтээхтэр. Ор сылаарга сүө-
һү иититигэр иккилэри араарбак-
ка үлэсөбүт, баай оныттаах
18 практик-биригэдьиридэр баал-
лар. Кинилэр иккитигэр Одьулуунга
Х. Х. Матвеев, Мугудайга Е. В. Пе-
тров уо. д. а. кинирээлэр. Орто эве-
но салайар кадрдар үүт, эт иһин
охсуһуу, общественной сүөһү бы-
һыты марахан кыстыгы тэрээ-
биннээхтик түмүктээһин биллэни
кэм тыа соруктара буолалларын
үчүгөйдик өйдүүлэр, куннэтэ үөс-

күү-үөдүбэ турар марахаттары туо-
ротыыга, фермаларга үлэ тэрээһи-
нин туһаарыыга бэйэлэриттэн туу-
луктаары барытын өгөрөллөр.

Ол эрээри биригэдьиридэр сир
ахсын эриэ-дэхси үчүгөйдик үлэ-
лир буолбатахтар. Сорох сирдэрэ
үлэни аттаран тэрийингэ котул-
тун сийлиһиннэр, тустаах уураах-
тары, дьаһаллары көһүүнүгү олох-
хо киллэрэр, бэйэлэрин эбэһиннэ-
тарин мөлүтүк төлөрөр дьон би-
лигин да бааллар. Бу ордук Субу-
руускай аатынан совхоз Хатылы-
таары уонна Болтонгооуу, «Чурап-
чык» совхоз Арымаахтаары уонна
Сыллантаары отделениеларыгар сы-
һаннаах. Оттон Эрлик Эрстиян
аатынан совхоз Уордотаады бири-
гэдьитин биригэдьири В. И. Григо-
рьев үлэбэ эһиннэһинэ сүөх сы-
һаманнаһытын иһин эбэһиннэһи-
тэн босхолонно.

Сүөһү иититин биригэдьири
ким-ханныга, үлэтин түчүгө
дүһүннөөхтүк көстөр кэмэ—марахан
кыстык-салмай эһиннээх ийдары
үүнүкүлөр. Мантан саас фермаларга
сана торубуу эчирээһинкэ кимил,
иһады барытын буоһуула, үүт уон-
на привес эбэһиннэһи бөлүк тө-
лөрүү, кыстыгы тэрээһиннээхтик
түмүктээһин биригэдьиригэр, кини
тэрийэр дьорууттан, кыһамны-

тыттан быһаччы туулукутаны. Сир
ахсын хас биригэдьири биригэдьири
сүөһү аһылытын тэийтэригэ, орос-
кустэһини, эһин аһылыты өссө
долойдун баалаһын сөтүгэ, са-
йылыына тахсыыга чөпү, сир-дөй-
дү уратыларыгар олоһуруу ба-
лаһыны өгөрөтөн дьаһардаахтык
үлэһиннээх.

Кыстык ийдарыгар үүтү ма-
һытыга, привеси ылыты социали-
стический эбэһиннэһи бөлүк төлө-
рулууларына хааччылы—бирис-
тэһири итин эбэһиннэһи.

Совхозтар, директордара, өддө-
цөлөөр уураһыныһытара, партийнай
уонна профсоюзнай тэриллэр би-
ригэдьиридэрэ ирдэһин утумаах-
тык олохтуур, кинилэр үлэһини
куннэтэ сүүрүнүү уонна хонтуруол-
дуу эбэһиннэһи бөлүк. Кинилэр хас
биригэдьири производствонь
быһаччы тэрийээччиһи, үлэ-
хамнас туртар сирэй эһиннэһи-
нэн буоларын ситиллэх тустаахтар.

Сүөһү иититин биригэдьири—
бу махчы марахан, ордук эһиннэ-
тээх участвак үлэһитэ. Кини ССКП
ИИ от иһиннары (1978 с.) Плену-
ма тургорбуу соруктары олоххо
киллэрингэ улахан оруолаарын
диринник өйдөөн производствонь
иһин-төгөн, эһиннэһи бөлүк, баала-
һаатык салайара эрийиллэр.

ОНУС ПЯТИЛЕТКА МАЯКТАРА

Оройуон чемпиона



Акулина Алексеевна СИВЦЕВА

Биллэни оройуонунуугар иһады искусствонь-
найдык сэмэлээһингэ бастаан рекорду 1973
сыллаахха (Сыллаллаах манаһыксыт П. О. Дми-
триева олохтообута. Кини сыйлаһылыыты
иһахтары 96,4 бырыһааны уулаһарыта.

1976 сыллаахха Эрлик Эрстиян аатынан
совхоз Хадгартаары отделениелыгар П. Н. Ти-
това 202 ыһады искусствоньнайдык сэмэлээни
99,5 бырыһааны буоһуулаан ити рекорду
туһаарыта.

Онуэ пятилетка үһүс, ударнай сылаар оро-
йуонга өссө бири туулу осеменатор А. А.
Сивцева аата күөрэ гытта. Кини Карл Маркс
аатынан совхоз Мугудайлары отделениелыгар
аасыт сылаа 150 ыһады искусствоньнайдык
сэмэлээни 97 бырыһаан уулаһыны ситиллэн
оройуон чемпиондуу аатын иһиттэни иһитэр
чөлөөк тигистэ.

Акулина Алексеевна төрөөбүт совхозтар
сүөһү иититигэр үлэһитэ уонтан тахса
сыт буолла. Кини өссө 1965 сыллаахха иһитэр
сүөһүү төрөөбүтүгэ ситиллэри иһин Мугу-
дай иһиттэриттан бири бастаһынан комму-
нистический үлэ ударнайы аатын ыһыта.
Оттон 1976 сыллаахха Маркса техник-осеме-
натордөр курстарын бүтэрээһинтэн Мугудай
отделениелыгар бөһөтүн сана иһитини үлэ-
лир.

Сана чемпион онуэ пятилетка тордус сы-
лаар бөһөтүн сыйлаһылыыты 150 ыһады
98 бырыһаан буоһуулаагы үрдэһиллэти содр-
аһыныһытэй эбэһиннэһи бөлүк. Ону
толорор туһугар Акулина Алексеевна Лыбын-
тах ферматыгар сэмэлээһини баалаһыны-
тык сэрлээһи. Быһыл махчы аһылыны ту-
рар дьулах иһахтар дөһтүгэ көһүөн биригэ-
тэр. Ол үрдүнэн дуулуурдаах үлэһит сыл ба-
тамы кварталыгар сэмэлээһини кичиллээхтик
тэрийэ.

Эллиэттээх участвакка

Эрлик Эрстиян аты-
нан совхоз уонча иһи-
нээх иһиттэ улаах Ню-
тера баһыгар Хангы дьон
үрөххэ от преставинитэр
тахсан үлэһини сыллар.

Кинилэр кырдыас,
опыттаах биригэдьири
Михаил Газрильевич Пав-

лов салайан үлэһитэр. Вы-
һыл саас иһиттэн 100-тан
тахса тонна от тэийл-
лээхтээх. Виллэһитэ 80-
ча тонна от преставини,
онон иһитэр-таһар үлэһит
садалаһылар.

М. КОРЯКИН.

УДАРНОЙ ВАХТА СОНУННАРА

ОТДЕЛЕНИЕ БАСТЫГА

Анна Софроновна Седа-
лицева 20-төн тахса сыт
устата баһыһыныһытаа.
Кини биллэни Субуруу-
скай аатынан совхоз Бол-
тонгооуу отделениелы
«Сардага» ферматыгар
наставниктыр.

Кыстык аасыт ийдары-
гар Анна Софроновна хас
бирдин фураһнай иһа-
дэһитин 515-тин ит үрүт
иһитин ылаа. паллоһи
маһытыта сорууһун 111,9
бырыһаан төлөрдө.

В. СЕРГУЧЕВ.

«КЫҢЫЛ СУБУОТА» СУОТУГАР

Сылалт иһиннээһин олох-
тохторо коммунистичес-
най субуотунуһууна ба-
лаһыныһыти садалаһылар.

Кулун тутар 24-25 күн-
нэригэр манча отуттан
тахса иһин үлэһит эһин
аһылыкка 10 тонна быһах

быһылаан хотоннор таста-
рыгар тэһиһыныа, 100 кү-
б метр отук маһа кар-
дэллэн сородо бөһүөлэки-
тэһиһиһи.

А. СИВЦЕВ.

„Сир—Орбита“ телевизионнай муоста

«Сир-6» «Сон-32»
«Прогресс-5» научнай-
чиччиһи комплекс
көтүүтү программаты-
гар сон түбөһиннэри
кулун тутар 24 күнү-
гү сиртэн орбитальнай
станцияда телевизион-
най биригэдьири хлааччы-
лар космическай си-
стемаһы боруу-
б-лааһын ыһылыныа.
Манннх эксперимент
кос онавтика гетария-
тыгар сон бастаан то-
лорулуныа.

«Салют-6» станцияда
көтүүтү ыһылы орби-
тада «Прогресс-5» та-
һаас тэийэр харла-
быһынан тэрийиллэбит,
эвэни иһитыһи оро
булдурут, телевизион-
най приемни комату-
ни ыһылыныа. Кос-
монавтар Владимир Ла-
хон уонна Валерий Рю-
мин ыһылыһыт көтүү
хлааччыһыта үчүгөйдик
биллээһиһиһи.

Орбитальнай комплекс
тортугар телевизионнай
көтүүтү ыһылыны
хлааччылар сиһеэе си-
стемаһын үлэһит иһа-
риһиһи эһиннэһи аһаас
информациялары биз-
рэр ыһах биллэрдик
каһиһи.

СССА.



«Якутское хозяйство» турар-таһар участвакка Ком-
стантин Комстактинович Паслов салайааччылаах би-
ригэдьири ба куннара Карл Маркс аатынан совхоз
Одьулууннаары отделениелыгар Төһүрүстээххэ хо-
тон туга сыйдар. Биригэдьири үлэһит-таһаһи эри-
дэхситик барар. Туртааччылар Первой Майы быра-
һыныһытын производствоньнай бэлээхтэрдээх корсорго
дьарбаталар.

СНИМОВКА биригэдьири Н. К. Паслов.
П. СКОПЕННИКОВ фотота.

Сүөһү кыстытын мара-
хаттарыта таба өйдөөн,
Холторо иһиннээһин олох-
тохторо—туулукулаахтар
уонна рабочайлар ферма-
ларга эһин аһылыты ба-
лаһыныһытэ күһүгүттэн

ЫАРАХАТТАРЫ ТАБА ӨЙДӨӨН

коммунесттэра. Дуһаана ки эрдиллэри олуэ ыһаах,
кырдыһыныта А. И. Оло-
сов үс кинилээх эвенота
үлэһит. Участвактар иһи-
ригэдьири таһарылаахтар.
Дьэ ол иһин манча сото-
ру-сотору обществоньны,
субуотунуһуука тэрийл-
лээһит. Холобур, субу

аасыт бөһөһиһиһиһиһи
15 иһин А7 Уулаһыны
ферматыгар 2 тонна кү-
рдыһи иһиннэһиһиһиһи
тылар, 8 тоннаһи таһа-
лар.

«СО» торр

